



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHUVHILI (P2)

LUHUHI/THAFAMUHWE 2013

MEMORANDAMU

MARAGA: 70

Memorandamu uyu u na masiatari a 16.

KHETHEKANYO YA A: NGANEA

U TSHILA NDI U VHONA – RN Mađadzhe

MBUDZISO 1

ADENDAMU YA PHINDULO NDAPFU

(KHA HU SHUMISWE KHATHIHI NA RUBRIKI I RE MAGUMONI A MEMORANDAMU UYU).

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo : (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali o wana mbuno 4–5 u wana maraga 4
 - Arali o wana mbuno 2–3 u wana maraga 3
 - Arali o wana mbuno 0–1 u wana maraga 2

Kubveledzelwe kwa khudano buguni iyi

Marangaphanda

Khudano ndi musi hu si na pfano vhukati ha vhaanewa, vha tshi fhambana nga mihumbulo. Hu na tshaka mbili dza khuđano: ndi khuđano ya nga ngomu na khuđano ya nga nnđa. Kha khuđano ya nga ngomu muthu u vha a tshi khou lwa na mihumbulo yawe ene muñe, ngeno kha khuđano ya nga nnđa vhathu vha tshi vha vha tshi khou lwa kana u semana, na zwiñwevho.

Mutumbu

Ho vha na khuđano mudini wa Maria vhukati ha Maria, Mpho na Mashudu. Mashudu u lwa na Mpho na Maria ngauri u khou vhona Mpho a tshi khou mu dzhiela mufunwa wawe. O fhedza o pwasha mafasitere a goloi ya Mpho nga mbiti.

Ho vha na khuđano vhukati ha Mpho na Mashudu vhengeleni la halwa la Vuvha. Mpho o vha a tshi khou dilifhededza zwe a rwiwa nga Mashudu mudini wa Maria. O vha tshi khou mu rwela u pfana na musidzana wawe Maria.

Khudano iñwe yo bvelela hodelani musi Mashudu o wana Mpho na Maria a vha dzhia zwifanyiso a ri u do zwi isa kha vha gurannda; u ralo hu u itela u shonisa Mpho na u bvisela khagalā vhuada vhuene Mpho a khou vhu ita.

Mpho u lwa na mufumakadzi wawe Phophi, vha tshi lwela zwe Mpho a bvisa zwigidi zwivhili zwa dzirannda a songo langana na Phophi. O vha a tshi khou todou nea Mashudu sa mvalamulomo ya uri a si ise zwifanyiso kha vha gurannda.

Ho vha na khu^ñdano mudini wa Mpho nge Mpho a wana Mashudu na Phophi mufumakadzi wawe vha tshi khou ita zwa vhudzekani. Izwi two fhedza two ita uri Phophi a tuwe mudini wa Mpho.

Mpho u lwa na Vho-Liedza na Phophi o tevhela mufumakadzi wawe ha vhomakhulu wawe. O fhedza o tou shavha nge vha vha vha tshi khou mu thathedza vhe vhavhili.

Mashudu u vhulahwa mudini wawe nga Dzwaini na Dugudzha vho rengwa nga Mpho. Izwi ha vha u itela uri a si tsha bvisa tshelede ye a fulufhedzisa u i bvisa nwaha mu^ñwe na mu^ñwe u swikela mi^ñwaha mitanu i tshi fhela.

Mpho na Maria vho fhedza vho lwa, Maria a humbula u vhuyeleta kha Mashudu mu^ñhannga wawe; mashudu mavhi ndi musi o no vhulahwa ngeno ene a sa athu u zwi divha.

Ho vha na khudano musi Dugudzha a tshi farwa nge ha wanala lufhangwa lwo nwatalwaho dzina lawe mudini wa Mashudu. Ene o fhedza o ambulula Dzwaini.

Mpho u wana khombo ya goloi a mbo di lovha musi a songo wanala mulandu kha bulayo la Mashudu.

Magumo

Muniwali o kona u bveledza zwavhu^ñdi khudano buguni iyi ngauri o kona u bvisela khagala dzinndwa dzi bveledzwaho nga u sa fulufhedzea ha vhathu. Mpho ha ngo fulufhedzea kha Phophi musadzi wawe ngeno Maria na ene a songo fulufhedzea kha Mashudu mu^ñhannga wawe.

[35]

KANA

MBUDZISO 2

Phindulo dza mbudziso pfufhi:

- | | | |
|-----|--|-----|
| 2.1 | Ndi halwa na vhafarekano | (2) |
| 2.2 | Phophi ndi mufumakadzi wa Mpho ngeno Mpho e munna wa Phophi/Ndi munna na mufumakadzi. | (2) |
| 2.3 | U khou sinyuwa nga nthani ha uri Mpho u khou la tshelede na vhafarekano. | (2) |
| 2.4 | U khou sinyuwa ngauri Phophi u vho zwi divha zwauri u khou ita zwa vhafarekano na uri u khou bvisa tshelede banngani a sa zwi divhi. | (2) |

- 2.5 • Mpho ndi munna o malaho, ngeno Ndatiso a songo mala.
• Mpho ndi dokotela, ngeno Ndatiso e mushumi zwave afho vhuongeloni ha Vuvha. (4)
- 2.6 • Mavili e mavili.
• Mipundu i mipundu sa ya mbongola.
• U veta hu u veta sa ha tshimange.
• U luma hu u luma sa mmbwa.
(Zwivhili zwa zwenezwo) (2)
- 2.7 O vha a tshi khou pfa phosho ya nndwa a dzhena a yo vha lamula. (2)
- 2.8 U khou ḥoda ri tshi zwi ḥivha uri a hu na muthu a no khakhela muriwe na ene a fhedza a songo khakhelwaho/ Arali wa dzenisa muriwe muthu khomboni na iwe u fhedza wo dzenavho khomboni. (2)
- 2.9 O semiwa a fhedza a rwiwa nga Mpho. (2)
- 2.10 Phophi ndi muthu ane a sinyuwa arali zwithu zwi sa khou tshimbidzwa nga ngona/U funa munna wawe ngauri u a mu kaidza kha zwiito zwo bvaho. (2)
- 2.11 Phophi u khou lingedza u sumbedza uri na ene u a pfa vhutungu nga zwine Mpho a khou ita. (2)
- 2.12 Hai! A hu na mufumakadzi na muthihi ane a nga tenda munna wawe a tshi fhedza masheleni nga nthani ha vhafarekano vhawé. (2)
- 2.13 A Ndatiso o vhudza Phophi uri u khou dzhia tshelede banngani a songo mu vhudza. (1)
D Ndatiso o thusa u lamukanya nndwa vhukati ha Phophi na Mpho. (1)
- 2.14 Hai, ngauri vho vha vho vhea tshelede yavho khathihi. O vha o tea o mu vhudza musi a tshi i bvisa sa izwi vhe muṭa muthihi. (2)
- 2.15 Ee, zwi a tendisea. Arali muthu a tshi ita zwithu zwi si zwavhuđi u a bvisa tshelede a tshi khou itela uri muniwe a songo ḥivha vhuadha he a ita, sa Mpho o bvisaho zwigidi zwivhili zwa dzirannda hu u itela ūri Mashudu a songo isa zwifayiso kha vha gurannđa. (2)
- 2.16 Ee, ndi a pfela vhutungu Phophi sa izwi Mpho o vha a tshi khou ita zwo bvaho zwa vhafarekano ngeno e na mufumakadzi wawe Phophi. (3)
[35]

KHETHEKANYO YA B: DIRAMA

FINDINKODO – TT Mudau

MBUDZISO 3

ADENDAMU YA MBUDZISO NDAPFU

(KHA HU SHUMISWE KHATHIHI NA RUBRIKI I RE MAGUMONI A MEMORANDAMU UYU).

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo: (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali o wana mbuno 4–5 u wana maraga 4
 - Arali o wana mbuno 2–3 u wana maraga 3
 - Arali o wana mbuno 0–1 u wana maraga 2

Kubveledzelwe kwa khudano buguni iyi

Marangaphanda

Khudano ndi musi hu si na pfano vhukati ha vhaanewa, vha tshi fhambana nga mihumbulo. Hu na tshaka mbili dza khudano: ndi khudano ya nga ngomu na khudano ya nga nn̄da. Kha khudano ya nga ngomu muthu u vha a tshi khou lwa na mihumbulo yawe ene muñe, ngeno kha khudano ya nga nn̄da vhathu vha tshi vha vha tshi khou lwa kana u semana, na zwiñwevho.

Mutumbu

Khudano ya u thoma i vha hone vhukati ha Coetzee na De Wit musi De Wit na Maneshinala vha tshi tea u bva kha muvhuso wa mbuelano fhedzi Coetzee a sa khou ima nazwo.

Hu na khudano ye ya bvelela ofisini dza muvhuso musi muphuresidennde Muthumukhulu a tshi ri hu tea u vha na muthusaphuresidennde muthihi vhudzuloni ha vhavhili ngauri zwi khou durela muvhuso masheleni manzhi. De Wit ene na Maneshinala vha khou ima na la vhatusaphuresidnnde vhavhili. Zwo fhedza vha Maneshinala vha tshi humbula u bva kha muvhuso wa mbuelano musi ho youthiwa vha balela.

Khundano inwe yo vha hone vhukati ha De Wit na Muthumukhulu nge ha vha hu tshi pfi Maneshinala ndi vhone vhane vha khou wisa ikonomi ya shango ngauri yo farwa ngavho.

Ho vha na khu^dano ye ya bvelela ofisini ya De Wit vhukati ha Duma, Skosana na De Wit musi Skosana na Duma vha tshi ri Maafurikaⁿere kha vha tuwe shangoni lavho. De Wit u ima na la u sa tuwa hone a sumbedza zwauri vha do fhata shango ngauri ndi lavho na vhone.

Ofisini dza muvhuso vhathu vha vutshela Muthumukhulu nge a pandela Skosana kha u vha ministra kha muvhuso wa mbuelano ngauri o ya a semana na De Wit e na Duma.

Khu^dano iⁿwe yo vhonala Khayelitsha ofisini dza Madimokirati musi vhathu vha tshi imba nyimbo dza 'muzavhalazo', hu u sumbedza u ima na Skosana o pandelwaho kha vhuminista nga Muthumukhulu.

Khayelitsha holoni ya lushaka vhathu vha vutshela De Wit musi hu tshi khou galatshiwa vhathu uri vha youthele Lihoro la Lushaka ngauri vha ri De Wit ndi mudziauzwifha.

Khu^dano iⁿwe yo vha hone vhukati ha De Wit na Skosana musi a tshi vhudza De Wit uri u khou rengisa lushaka lwa maafurikanere.

Magumo

Muniwali o kona u bveledza zwavhu^di khu^dano ngauri o kona u bvisela khagala mivhangi vhukati ha mahoro na vharangaphanda vha mahoro.

[35]

MBUDZISO 4

Phindulo dza mbudziso pfufhi:

- 4.1 De Wit, ndi muthusaphuresidennde. (2)
- 4.2 Ndi la u bva khabinetheni vha sasaladza vhe nga nn^da. (2)
- 4.3 Khonferentsini rumuni ya Beulward, nga madekwana. (2)
- 4.4
 - Muthumukhulu – Muphuresidenthe. (2)
 - Skosana – Minista. (2)
- 4.5
 - Vhothe ndi maafurikaⁿere
 - Vhothe ndi vha Lihoro la Maneshinala.
 - Vhothe vha kha vha khabinethe ya muvhuso wa mbuelano.
 - Vhothe ndi vharangaphanda kha Lihoro la Maneshinala.
(Zwiⁿwe na zwiⁿwe Zwivhili) (2)

- 4.6 Ndi u sa bva kha muvhuso wa mbuelano uri vha si lat̄edze vhe vha vha youthela. (2)
- 4.7 Ndi la uri Maneshinala a bve muvhusoni wa mbuelano ngauri Madimokirati vha na maanda vhunga vha vhone vho winaho zwidulo zwinzhi phalamenndeni. (2)
- 4.8 • Maneshinala o bva kha muvhuso wa mbuelano.
• Coetzee o litsha u vha murado wa Maneshinala.
• Ho vha na u sa andana vhukati ha De Wit na Coetzee.
(Zwihili fhedzi) (2)
- 4.9 Naho vhathu vha kha lihoro lithihi a vha vholi zwithu nga ndila i no fana. Coetzee u toda u dzula kha muvhuso wa mbuelano, ngeno De Wit a tshi ri kha vha bve. (2)
- 4.10 4.10.1 A si zwone: Ndi vha Lihoro la Maneshinala/la Lushaka (2)
- 4.10.2 Ndi zwone: Lo vha lo wina zwidulo zwinzhi phalamenndeni. (2)
- 4.10.3 A si zwone: O vha e muphuresidennde. (2)
- 4.11 A Maneshinala ndi vhone vhe vha vhe na madzulo a no fhira a vhathu vhothe phalamenndeni. (1)
B Muthu we a vha a sa funi u bva kha muvhuso wa mbuelano ndi Coetzee. (1)
- 4.12 Zwi a tendisea ngauri arali vhathu vha sa andani na zwine vhavhusi vha khou ita vha a tendelwa u bva phalamendeni. (2)
- 4.13 Ndi a tendelana nazwo ngauri zwithu a zwi lugiswi nga u tou bva khazwo nahone u khazwo ndi hone u tshi vha na maanda a u kona u zwi shandukisa. (2)
- 4.14 A thi li pfeli vhuungu ngauri ndi lone lo thomaho u vhusa nga u shumisa mulayo wa khethululo. (3)
- [35]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 35

KHETHEKANYO YA C: NGANEAPFUFHI

ZWA VHUTSHILO – NA Milubi na LL Mafenya

MBUDZISO 5

ADENDAMU YA MBUDZISO NDAPFU

(KHA HU SHUMISWE KHATHIHI NA RUBRIKI I RE MAGUMONI A MEMORANDAMU UYU).

NDI A PUTEDZA HA ITEA DEMBE

Maraga dza tshivhumbeo na luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:

- Tshivhumbeo : (Mathomo, mutumbu, magumo) maraga dza 6
- Luambo: maraga 4 dzo avhelwa nga ndila hei:
 - Arali o wana mbuno 4–5 u wana maraga 4
 - Arali o wana mbuno 2–3 u wana maraga 3
 - Arali o wana mbuno 0–1 u wana maraga 2

Kubveledzelwe kwa theroy buguni iyi.

Marangaphanda.

Thero ndi zwine muñwali a vha a tshi khou tama u zwi t̄ahisa, u eletshedza, u tsivhudza kana u ri kaidza zwone vhutshiloni. Thero i dovha hafhu ya vha na zwine ra guda vhutshiloni nga ha zwine muñwali a khou t̄odou ri eletshedza khazwo. Thero ya nganeapfufhi i bveledzwa nga muhumbulo kana mutođo muthihi wa mafhungo a yeneyo nganeapfufhi. Kha nganeapfufhi '*Ndi a putedza ha itea dembe*', theroy hone ndi ya uri naho muthu a tshi ita zwithu a tshi ri a thi vhonwi fhedzi u fhedza o vholiwa kana o waniwa kha vhuvhi vhune a khou ita hone. Muthu u tea u fulufhedzea mbinganoni. Muñwali o i bveledza nga ndila i tevhelaho:

Mutumbu

Vho-Narina vho vha vha khou ita zwa vhanna vha tshi ri vho dzumbama munna wavho Vho-Gedion Dimbalala a vha nga zwi wani. Matsina vho pfa lusevhedzi vha luka maano a u vha wanedza.

Vho-Dimbalala vho onesa Vho-Narina sa muthu ane a khou ya mitanganoni ngeno vha tshi khou itela uri Vho-Narina vha vha wanedze kha zwine vha khou ita.

Vho t̄wa vha ya vha dzula l̄onzhini ya Siawovhe a vha dinwela zwikotikoti. U ralo hu u itela uri vha vhuyelete hayani nga thekhisi, vho sia modoro wavho l̄onzhini. Hezwi hu u itela uri vha wane vhukwila vhune ha khou itwa nga Vho-Narina.

Vho ya vha dzula kamarani ya vhuawelo vha songo funga luvhone hu u itela uri vha sa vhoniwe musi Vho-Narina vha tshi vhuya.

Vho-Narina vho vhonala vha tshi khou vhuiswa nga modoro we Vho-Dimbalala vha u vhona na musi Vho-Narina vha tshi kwambatelana na muñē wa modoro sa vhafunani.

Vho-Narina vha tshi dzhena kamarani ya vhuawelo vho wana munna wavho vho dzula, vha zwi divha zwauri vho vha vhona.

Vha tshi vhudzisa na u vhona volovolo la Vho-Dimbalala vho kayakaya vha bula zweþhe. Hezwo zwa netisa Vho-Dimbalala vha wisa na volovolo.

Zwe zwa bvelela zwo sumbedza u sa fulufhedzea ha Vho-Narina kha munna wavho Vho-Dimbalala ngauri vho tou zwi vhona nga maþo avho.

Magumo

Muñwali o kona u bvisela khagala theroy a bugu iyi. Vhukuma arali muthu a sa fulufhedzei u a fhedza o wanala nga mufarisi wawe.

[35]

KANA

MBUDZISO 6

Phindulo dza mbudziso pfufhi:

- 6.1 Humbulani na Thathani ndi munna na mufumakadzi. (2)
- 6.2 • U hwala mutavha nga matiraka.
• U na khefi (2)
- 6.3 Ndi Mukatshelwa, u shuma u rengisa thundu. (2)
- 6.4 • O vha a sa athu vha na mushumo une a ita.
• Hayani o vha a tshi tou shumelwa.
• Vhana vho vha tshi ya tshikoloni.
• Humbulani o vha a sa mu ñei tshifhinga tsha u twa nae nga mulandu wa mabindu awe.
(Zwivhili zwa zwenezwo) (2)
- 6.5 • Tshigwada tsha vha radio, tsho dalela Isiraele.
• Tshigwada tsha vhafumakadzi vha kiþabu, tsho dalela Kapa. (4)

- 6.6 Humbulani o rwa Freddy nge a mu wanetshedza e na mufumakadzi wawe Thathani hodelani Kapa ngauri vho vha vha tshi funana. (2)
- 6.7 O vha a tshi khou borea ngauri Humbulani o vha a tshi $\ddot{\text{d}}$ idzulela kha zwa mushumo a sa iti zwa u mu takadza. (2)
- 6.8 Humbulani o mu wana a na Freddy hodelani ya Kapa a fhelelwa nga vhuhadzi. (2)
- 6.9 6.9.1 Ndi zwone ngauri o ri kha $\ddot{\text{d}}$ itakadze nga zwine a vha nazwo vhunga o vha e na tshelede. (2)
- 6.9.2 A si zwone, mishumo yo $\ddot{\text{t}}$ he ya hayani yo vha yo $\ddot{\text{t}}$ odelwa muthu wayo. (2)
6. 9.3 A si zwone, o vha a tshi funesa u shuma mabindu awe tshifhinga tsho $\ddot{\text{t}}$ he. (2)
- 6.10 Ndi muthu ane a si lenge u fhurea a vho dzhena kha vbutshilo vhu si havhud $\ddot{\text{i}}$. O thetshelesa Mukatshelwa a vho $\ddot{\text{d}}$ idzhenisa kha zwa mitshini ya hodelani. (2)
- 6.11 Ndi ngauri o wana Thathani a si tshe na tshelede banngani ye a vha e nayo mathomoni a zwithu/O balelwa u wana thuso ya masheleni kha Thathani musi o $\ddot{\text{t}}$ ahelelwa ngeno o tea u vha na tshelede. (2)
- 6.12 Zwi a tendisea. Hu na vhatu vha no sevhelwa mafhungo vha a tevhela vha wanulusa nga vhone vha $\ddot{\text{n}}$ e zwine zwa khou bvelela. (2)
- 6.13 Muthu kha shume mishumo yawe, hone kha ite a tshi $\ddot{\text{t}}$ hogomela mufarisi wawe zwifhinga zwo $\ddot{\text{t}}$ he. (2)
- 6.14 A thi mu pfeli vbutungu ngauri o vha a sa pfi. O vha o no mu hangwela lwa u thoma kha zwenezwi zwa u sa fulufhedzea/Ndi a mu pfela vbutungu, u itiswa nga munna wawe a funaho masheleni u fhira mufumakadzi wawe (Zwinwe na zwinwe zwi pfalaho). (3)
- [35]

KHETHEKANYO YA D: VHURENDI

Phindulo dza mbudziso pfufhi:

MBUDZISO 7

- 7.1 Ndi vhushaka ha lufuno/u funana/ndi vhafunani. (1)
- 7.2 *'Ra humbula mazha'*
'Ra hotola rothe' (2)
- 7.3 • U a mu bikela, o farwa nga ndala.
• U a mu kela mađi, o farwa nga ḫdora.
• U a mu kota e na duda.
• U a mu khuthadza e mbitini.
(Zwihili zwa zwi re afho nthā). (2)
- 7.4 Vhuvhili havho vha funana lwa tshothe. (2)
- 7.5 Muhumbulo muhulwane ndi wa uri vhathu vhane vha funana vha a thusana kha zwe the zwine vha ita. (1½)
- 7.6 Ndi ḫlinqnedzi/likaluli. (1)
- 7.7 7.7.1 Ndi zwone, ngauri vho vha vha tshi humbula mazha. (2)
7.7.2 A si zwone, ngauri zwe murendi a vha a tshi amba ho vha hu u dzulela u khoda mufunwa wawe. (2)
- 7.8 B Murendi u kambwa nga lufuno na lunako lwa mufunwa wawe. (1)
- 7.9 Zwi a tendisea nahone zwi hone vhutshiloni. Vha hone vhathu vhane vha funana lune zwe the zwine vha ita vha ita vhe vhothe nga nwambo wa lwone lufuno. (3)
[17½]

KANA

MBUDZISO 8

- 8.1 *Naho vha tuwa nga fumi mudini!* (1)
- 8.2 • Dzinndwa
• U $\ddot{\text{t}}$ alana
• U $\ddot{\text{t}}$ swela na zwi $\ddot{\text{n}}$ we
(Zwiraru fhedzi) (3)
- 8.3 • Ndi uri vhathu vha a lwala.
• U lovha ha muthu a sa athu u kalaha/kegula. (2)
- 8.4 Vhutshilo vhu na zwithu zwi vhavhaho/kondaho. (1)
- 8.5 Muthu a songo la $\ddot{\text{t}}$ a fulufhelo naho zwithu zwi sa khou mu tshimbilela zwavhu $\ddot{\text{d}}$ i vhutshiloni. (1½)
- 8.6 I shuma u khwathisedza uri nangoho kana mini kana mini muthu ho ngo teau neta/nala/tovhowa. (2)
- 8.7 A si zwone, hezwi zwi amba uri naho mi $\ddot{\text{t}}$ a ya thuthea kana ya pwashea nga zwi ngaho $\ddot{\text{t}}$ halano na zwi $\ddot{\text{n}}$ wevho... (2)
- 8.8 A Thaidzo dzi $\ddot{\text{d}}$ a dzi nnzhi kha vhathu
C Hu na vhathu vhanne vha khou shengela vhutshiloni (2)
- 8.9 Muthu a songo netisiwa nga zwithu zwine zwa khou bvelela khae naho zwi tshi nga vha zwi tshi khou kond $\ddot{\text{a}}$ /vhavha sa: lufu/ u tswelwa/na zwi $\ddot{\text{n}}$ wevho. KANA Zwi ita uri ndi vhone vhutshilo nga ito $\ddot{\text{l}}$ a fhulufhelo na u kondelela, ndi $\ddot{\text{t}}$ anganedze nyimele ifhio na ifhio vhutshiloni (Kana zwi $\ddot{\text{n}}$ wevho zwi pfalah). (3)
[17½]

KANA

MBUDZISO 9

- 9.1 Vha vho mangala vho no vha nn $\ddot{\text{d}}$ a mu $\ddot{\text{t}}$ avhani. (1)
- 9.2 • U galatsha vhathu vhanzhi
• U la $\ddot{\text{t}}$ a vha $\ddot{\text{n}}$ we vha si tsha $\ddot{\text{d}}$ iphina
• U $\ddot{\text{d}}$ ipfumisa nga zwithu zwa vhathu. (3)
- 9.3 Muvhuso u daho u $\ddot{\text{d}}$ o vhonwa nga vho lugaho fhedzi/vha si vhanzhi. (2)

- 9.4 Murendi u khou gungulela uri muvhuso wa ñama u khou xedza/latñedza vhatñhu vhanzhi. (1)
- 9.5 Muhumbulo muhulwane ndi wa uri vhatñhu kha ri thanyele mivhuso ya vhatñhu ngauri tshiyo ndi mutshinyalo, khwine ndi u dilugisela wa tañdulu. (1½)
- 9.6 9.6.1 A si zwone, ngauri muvhuso wa ñama u galatsha vhatñhu vhawo. (2)
- 9.6.2 Ndi zwone, ngauri muvhuso u ñdaho wa u konñdelela u wana zwivhuya. (2)
- 9.7 A Muvhuso wa ñama u laña vhatñheli vhawo vha sala vho ñdada.
C Muvhuso u ñdaho wo ñala zwivhuya fhedzi. (2)
- 9.8 Vhudipfi hanga nga itshi tshirendo ndi ha u pfela vhutñngu vhatñhu vhane vha khou tevhela muvhuso wa ñama une wa khou tambudza vhatñhu na u vha vhulaha, hone vha tshi litsha u nanga muvhuso wa tañdulu. (3)
[17½]

KANA

MBUDZISO 10

- 10.1 Vho-PR Mphephu. (1)
- 10.2 23. '*Lufu ndi lamidza la ndozwo'*
24. '*Li godimisa vhahali!*' (2)
- 10.3 A hu tshee na hune vha nga wana thuso hone. (2)
- 10.4 Ndi ngauri ndi Khosikhulu/muphuresidennde wa Venda. (1)
- 10.5 Ndi lufu lwa Khosikhulu/muphuresidennde/Vho-PR Mphephu. (1)
- 10.6 Shango la Venda lo xelelwa/lovhelwa nga murangaphanda waño. (1½)
- 10.7 '*Madida mbilu, madida mbilu!*' U ñea khwañhisedzo ya uri vha khou pfa vhutñngu vhuhulwane vhukuma. (2)
- 10.8 Ndi zwone, ngauri vha ri a vha tshe na na maano. (2)

- 10.9 C Lufu lu ḫa kha vhathe zwifhinga zwoṭhe.
D Muthu o lovhaho ndi khosi ya ḥoṭhe ḫa Venda. (2)
- 10.10 Ndi a pfela vhuṭungu lushaka lwa Vhavenda ngauri lwo xeletwa/lohelwa
nga murangaphanda we lwa vha lu tshi mu funesa. (3)
[17%]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA D: 35
MARAGAGUTE: 70

RUBRIKI YA U MAKU MBUDZISO NDAPFU KHA NGANEA, DIRAMA NA NGANEAPFUFHI (35)

Kha vha dzielele nzhele phambano i re hone kha kuavhele kwa maraga dza tshivhumbeo na zwi re ngomu

KHOODU NA KUAVHELE KWA MARAGA		ZWI RE NGOMU (25) U talutshedza thoho. Vhudzivha ha miumbulo, u tikedza na u pfectesa tshibveledzwa.		TSIVHUMBEO NA LUAMBO (10) Tshivhumbeo, nyelelo i re na ndunzhendunzhe na likumedzwa. Luambo, khalo na tshitaila zwo shumiswaho kha phindulo
Khoudu 7 80–100%	Vhuswikeleli ha nthesa Maraga: 20–25	<ul style="list-style-type: none"> - U talutshedza thoho lwa vhudzivha, zwipida zwothe zwo kwamiwa nga vhuđalo. - Phindulo ya nthesa: (90%+: Phindulo ya nthesa) - Mihumbulo minzhi ya vhudzivha i tikedzwa u bva kha tshibveledzwa. - U pfectesa ha nthesa ha lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa. 	Vhuswikeleli ha nthesa Maraga: 8–10	<ul style="list-style-type: none"> - Tshivhumbeo tshi re na ndunzhendunzhe. - Marangaphanda na magumo zwa nthesa. - Mihumbulo yo dzudzanywa zwavhuđi nahone yo fhatwa zwavhuđi. - Luambo, khalo na tshitaela zwo vibvela, zwi a nyanyula nahone zwo lulama.
Khoudu 6 70–79%	Vhuswikeleli ha nth Maraga: 17½–19½	<ul style="list-style-type: none"> - U talutshedza thoho lwa nthaha ndinganyo, zwipida zwothe zwo kwamiwa lwo linganaho. - Phindulo yo dodombedzwaho. - Ho newa miumbulo minzhi i pfalaho, i tikedzwaho u bva kha tshibveledzwa. - U pfectesa lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa havhudisa. 	Vhuswikeleli ha nth Maraga: 7–7½	<ul style="list-style-type: none"> - Phindulo yo dzudzanywa zwavhuđi. - Marangaphanda na magumo ndi zwavhuđi. - Mihumbulo na kuhumbulele zwi a tevhelelea. - Luambo, khalo na tshitaila zwo lulama nahone zwo tea ndivho. - Likumedzwa lavhuđi.
Khoudu 5 60–69%	Vhuswikeleli ho dziaho Maraga: 15–17	<ul style="list-style-type: none"> - U sumbedza u pfectesa nahone a talutshedza thoho zwavhuđi. - Phindulo yo dodombedzwa lwa khwine. - Miñwe miumbulo i pfalaho yo newa, fhedzi hu si yothe nahone i sa tikedziwe nga ndila yo lavhelelwaho. - Hu na tsumbo ya u pfectesa lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa. 	Vhuswikeleli ho dziaho Maraga: 6–6½	<ul style="list-style-type: none"> - Tshivhumbeo tshi re khagala na nyelelo ya miumbulo i re na ndunzhendunzhe. - Marangaphanda na magumo na dziñwe phara zwo dzudzanywa hu na ndunzhendunzhe. - Nyelelo ya miumbulo i a kona u tevhelelea. - Luambo, khalo na tshitaila vhunzhi hazwo zwo lulama.

Khoudu 4 50–59%	Vhuswikeleli vhu fushaho Maraga: 12½–14½	<ul style="list-style-type: none"> - U talutshedza thoho lwa khwiñe, a si zweþhe zwipiða zwe kwamiwaho nga vhudalo. - Hu na dziriwe mbuno dzi tikedzaho thoho. - Mihumbulo minzhi yo tikidzwa fhedzi a hu na vhutanzi vhu pfalaho/tendiseaho. - U pfectesa lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa lwa mutheo. 	Vhuswikeleli vhu fushaho Maraga: 5–5½	<ul style="list-style-type: none"> - Hu na dziriwe tsumbo dza tshivhumbeo. - Phindulo i þahela nyelelo yo dzudzanyiwaho zwavhud i re na ndunzhendunzhe. - Vhukhakhi vhutuku ha luambo, khalo na tshitaila hunzhi zwe tea. Kanzhi hu na ndunzhendunzhe kha dziphara.
Khoudu 3 40–49%	Vhuswikeleli ho linganelaho Maraga: 10–12	<ul style="list-style-type: none"> - Ndingedzo zwadzo dza u fhindula mbudziso. - Mbudziso yo fhindulwa hu na vhudzivha vhutukusa. - Mihumbulo a i tuþuwedzi nahone hu na u tikedza hutuku zwi bvaho kha tshibveledzwa. - Mugudi ha ngo vhuya a pfectesa lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa. 	Vhuswikeleli ho linganelaho Maraga: 4–4½	<ul style="list-style-type: none"> - Tshivhumbeo tshi sumbedza u shaea ha vhupulani. - Mafhongo ha ngo dzudzanywa lune a tevhakan. - Tsumbo dza vhukhakhi ha luambo. Khalo na tshitaila a zwe ngo tea ndivho ya mariwalwa a akademi. Phara dzo khakhea.
Khoudu 2 30–39%	Vhuswikeleli a fhasi Maraga: 7½–9½	<ul style="list-style-type: none"> - U pfectesa thoho ha fhasisa. - Phindulo yo dala ndovhololo nahone huiwe yo bva. - Mihumbulo a si ya vhudzivha, talutshedzo yo khakheaho/ Mihumbulo a i tikedzwi zwi tshi bva kha tshibveledzwa. - U pfectesa ha fhasi lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa. 	Vhuswikeleli ha fhasi Maraga: 3–3½	<ul style="list-style-type: none"> - Likumedzwa ja fhasi nahone li þahedzaho tshivhumbeo tsho pulaniwaho zwi thithisa nyelelo ya muhumbulo. - Luambo lwo khakheaho na tshitaila tshi si tshone zwi ita uri zwe riwalwaho zwi si vhe zwa vhukuma nahone tshitaila a tsho ngo tea ndivho ya u riwala ha akademi. - Phara dzo khakhea.
Khoudu 1 0–29%	U sa swikelela Maraga: 0–7	<ul style="list-style-type: none"> - Phindulo i sumbedza vhuiwe vhushaka na thoho fhedzi mihumbulo i a konda u tevhelela, kana yo bva tshoþhe. - U kundelwa kha ndingedzo ya u fhindula mbudziso. Mbuno thukhu dzo lulamaho a dzi na thikhedzo u bva kha tshibveledzwa. - U kundelwa u pfectesa lushaka lwa mariwalwa na tshibveledzwa. 	U sa swikelela Maraga: 0–2½	<ul style="list-style-type: none"> - Zwi a konda u amba uri mbudziso yo fhindulwa. - A hu na vhutanzi ha tshivhumbeo tsho pulaniwaho kana tevhakan. - Luambo lwa fhasi-fhasi. Tshitaila na khalo zwe khakheaho. - A hu na dziphara kana ndunzhendunzhe.